

SLUMBERA

Hranilica





Bosanski

UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. **UVIJEK** koristite sistem za vezivanje (sigurnosne pojaseve). **Opasnost od pada: Ne dozvolite djetetu da se penje na hranilicu ili stoji u njoj.**

- Proizvod koristite samo ako su svi dijelovi pravilno postavljeni i zategnuti.
- Držite hranilicu dalje od otvorenog plamena i izvora jake toplote.

English

WARNING

Never leave the child unattended. **ALWAYS** use the restraint system (safety belts). **Falling hazard: Prevent your child from climbing or standing on the product.**

- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat.

Hrvatski

UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. **UVIJEK** koristite sustav za vezivanje. **Opasnost od pada: Ne dopustite djetetu da se penje na proizvod ili stoji u njemu.**

- Ne koristite proizvod ako svi dijelovi nisu ispravno pričvršćeni i podešeni.
- Budite svjesni opasnosti od otvorenog plamena i izvora jake toplote.

Srpski

UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora. **UVEK** koristite sistem za vezivanje. **Opasnost od pada: Ne dozvolite detetu da se penje na proizvod ili stoji u njemu.**

- Ne koristite proizvod ako svi delovi nisu pravilno postavljeni i zategnuti.
- Držite proizvod dalje od otvorenog plamena i izvora jake toplote.

Slovenščina

OPOZORILO

Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. **VEDNO** uporabljajte sistem za zadrževanje. **Nevarnost padca: Otroku preprečite plezanje ali stanje v stolčku.**

- Izdelka ne uporabljajte, če vsi sestavni deli niso pravilno nameščeni.
- Pazite na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne toplote.

Deutsch

ACHTUNG

Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. **IMMER** das Rückhaltesystem (Sicherheitsgurt) verwenden. **Sturzgefahr: Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, auf das Produkt zu klettern oder darin zu stehen.**

- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn alle Teile korrekt montiert sind.
- Achten Sie auf das Risiko von offenem Feuer und Hitzequellen.

Italiano

AVVERTENZA

Mai lasciare il bambino incustodito. **UTILIZZARE SEMPRE** il sistema di ritenuta. **Pericolo di caduta: non permettere al bambino di arrampicarsi o stare in piedi sul prodotto.**

- Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati.
- Prestare attenzione al rischio di fiamme libere o calore intenso.

Français

ATTENTION

Une mauvaise utilisation de la chaise peut entraîner des blessures graves. **NE JAMAIS** utiliser la chaise comme escabeau ou pour grimper. **La chaise est conçue pour une seule personne. Vérifiez et resserrez toutes les vis tous les 3 à 6 mois pour assurer la stabilité.**

- Ne vous penchez pas trop en arrière lorsque vous êtes assis.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou se tenir debout sur le siège.

Aktiviranje moda stolice za ljuljanje



1. Povucite crnu kopču na dnu sjedišta prema vani da otključate sjedište.



2. Pritisnite i držite dugmad na obje strane sjedišta da podesite položaj (nivo) sjedišta.



3. Spustite sjedište na dno.



4. Gurnite dugme ispod kopče i otvorite osigurač cijevi sjedišta prema gore.



5. Mod stolice za ljuljanje

giga

Uputstvo za montažu



Molimo dovršite montažu po redoslijedu (korak po korak).
Ispod je crtež gotovog proizvoda, molimo uporedite ga detaljno.



Obratite pažnju na pitanja vezana za montažu.

Molimo vas da obavezno vršite montažu prema redoslijedu iz uputstva i ne izvršite proces montaže.



6. Poravnajte zadnji oslonac za noge sa rupom na glavnom tijelu i zakačite ga prema gore. (Obje strane se montiraju na isti način)



7. Poravnajte prednji oslonac za noge sa rupom na kliznom dijelu i zakačite ga prema gore.



8. Pritisnite i držite dugmad (kopče) sa obje strane dijela za sklapanje da biste podesili nivo (visinu)



9. Zakačite bravu (osigurač) na podizač na dnu sjedišta. (Napomena: obje strane moraju biti zakačene)



10. Pazite na pogrešnu montažu i obavezno zakačite u rupu prema Koraku 7.



11. Funkcija podešavanja oslonca za noge: pritisnite i držite dugme da podesite ugao



1. Postavite ručicu za podešavanje nivoa (gear lever), pazeći da je okrenuta prema nazad. (Metoda montaže je ista na obje strane)



2. Poravnajte dio za sklapanje sa graničnikom i zakačite ga prema dolje. (Metoda montaže je ista na obje strane)



3. Dugmad (kopče) sa obje strane dijela za sklapanje se mogu izbaciti (pritisnuti)



4. Pričvrstite donji "lakat" (spoj) na ručicu za podešavanje nivoa, i dugmad (kopče) sa obje strane će iskočiti.



5. Napomena: Oslonci za noge (pedale) su podijeljeni na prednje i zadnje; oni sa kočnicama idu naprijed, a oni bez kočnica idu nazad.



12. Šematski dijagram postavljanja sigurnosnog pojasa



13. Postavite pregradu poslužavnika, poravnajte rupe i zašarafite šarafe



14. Postavite poslužavnik za hranu i zakačite ga. (Podesivi nivo poslužavnika)



15. Podignite dugme iza sjedišta da podesite ugao.



16. Sjedište se može podesiti za 180°



17. Postavite točkove i neklizajuće podloške. (Po četiri dijela od svakog, montaža je ista)